

# Lo bofador e lo recalieu

## Lou boufadou e lou recaliéu

### Le soufflet et les braises

Mandadís a gratis quatre còps de l'an

Se vos agrada mandatz vostra @ corriel.

Contacte redaccion : r. Perrotto-Andre 04 42 06 21 20

[fr](#) 28 carrièra gambetta 13110 Lo Pòrt de Boc / Lou Port de Bouc

[dr.digloss@orange](mailto:dr.digloss@orange)

site : [www.robert-perrotto-andre.fr](http://www.robert-perrotto-andre.fr)

#### NÒVAS

Lo CCoc de « MAR DE BERRA » a fach Sant Miquèu. Quita ATAIÉ 28, carriera Gambetta au Pòrt de Boc après un quinzenat d'ans per s'anar tancar cavilha à... sabon pas per l'ora.

Lei cors de provençau saràn assegurtats de tot biais après lei vacanças escolaras coma de costuma lo Dimarç à 5 oras de tantòst.

#### VEN DE PAREISSEUR

#### « LA REVOLTE DES CASCAVEUS »

de Robèrt PERROTTO-ANDRE  
ais Edicions Lacour

Roman en français que se vau coma un assai pedagogic, amé lei dialògs dei personatges provençaus e languedocians en Lenga nòstra per legir e-o aprene d'expressions explicadas en bas de pagina (#.200)

Es lo racònte de la revòuta istorica dau Parlament de Provença e de son president Laurenç De CORIOLIS contra Richelieu.

NB. Se debana AVANT lo promier roman « La TOUR de BOUC ».

En çò l'autor

20€ + 4€ se pòrt

La plega dei dos libres : 40€. pòrt ofèrt.

#### PER PAREISSEUR

ais Edicions Lacour

#### FABLES TAOÏSTES

choisies d'après  
*Tchoang-tzeu et Li-tzeu*

En vers frandés

D'unei son ja estadas publicadas reviradas en provençau dins

« Lo Bofador e lo Recaliu »

\*

#### LA CRIDA

Avèm jitada una crida dins lo darnier numero 16 de la prima per demandar ajuda. S'agissiá de metre en grafia mistralenca un cònte per lo públicar en çò 'Prouvençò d'aro' que publica pas ren qu'en 'mistralenc -coma IEO publica pas ren qu'en 'classic').

La Redaccion se pensa pas que siegue d'aqueu biais estrech e bornat que podem esperar l'ensenhamant de la Lenga Nòstra... e sa transmission per l'escrich.

La direcccion regracia lei qu'an tengut paraula per aquesta 'revirada en 'mistralenc'. Se n'i a d'autrei ; saràn lei benvenguts.

\*